

WEST Search History for Application 10699148

Creation Date: 2011120318:47

Prior Art Searches

Query	DB	Op.	Plur.	Thes.	Date
((product\$1 or merchandise\$1 or goods or equipment\$1 or service\$1) near6 (demand\$1 or need\$1 or desir\$3 or want\$3 or necessit\$3 or sought\$))	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	DTIC	12-03-2011
(((product\$1 or merchandise\$1 or goods or equipment\$1 or service\$1) near6 (demand\$1 or need\$1 or desir\$3 or want\$3 or necessit\$3 or sought\$))) near5 (collect\$3 or captur\$3 or gather\$3 or aggregat\$3 or compil\$3 or extract\$3 or evaluat\$3 or correlat\$1 or analy\$ or assess\$3 or apprais\$3) near5 (information or data or indicat\$3)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	DTIC	12-03-2011
(((product\$1 or merchandise\$1 or goods or equipment\$1 or service\$1) near6 (demand\$1 or need\$1 or desir\$3 or want\$3 or necessit\$3 or sought\$))) near5 (collect\$3 or captur\$3 or gather\$3 or aggregat\$3 or compil\$3 or extract\$3 or evaluat\$3 or correlat\$1 or analy\$ or assess\$3 or apprais\$3) near5 (information or data or indicat\$3)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	DTIC	12-03-2011
((select\$3 or shop\$ or brows\$3 or search\$3 or inquir\$3 or quer\$5 or investigat\$3 or research\$3) near6 (customer\$ or consumer\$1 or buyer\$1 or purchaser\$1 or client\$ or user\$1))	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	DTIC	12-03-2011
((session\$1 or event\$1 or internet\$1 or web or web adj site\$1 or network or on adj line) or e adj (commerce or business))	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	DTIC	12-03-2011
(((select\$3 or shop\$ or brows\$3 or search\$3 or inquir\$3 or quer\$5 or investigat\$3 or research\$3) near6 (customer\$ or consumer\$1 or buyer\$1 or purchaser\$1	PGPB, USPT, USOC,	OR	YES	DTIC	12-03-2011

or client\$ or user\$1)))) bear5 (((session\$1 or event\$1 or internet\$1 or web or web adj site\$1 or network or on adj line) or e adj (commerce or business)))	EPAB, JPAB, DWPI, TDBD				
(((select\$3 or shop\$ or brows\$3 or search\$3 or inquir\$3 or quer\$5 or investigat\$3 or research\$3) near6 (customer\$ or consumer\$1 or buyer\$1 or purchaser\$1 or client\$ or user\$1)))) near5 (((session\$1 or event\$1 or internet\$1 or web or web adj site\$1 or network or on adj line) or e adj (commerce or business)))	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	DTIC	12-03-2011
(((product\$1 or merchandise\$1 or goods or equipment\$1 or service\$1) near6 (demand\$1 or need\$1 or desir\$3 or want\$3 or necessit\$3 or sought\$)) near5 (collect\$3 or captur\$3 or gather\$3 or aggregat\$3 or compil\$3 or extract\$3 or evaluat\$3 or correlat\$1 or analy\$ or assess\$3 or apprais\$3) near5 (information or data or indicat\$3)) near5 (((select\$3 or shop\$ or brows\$3 or search\$3 or inquir\$3 or quer\$5 or investigat\$3 or research\$3) near6 (customer\$ or consumer\$1 or buyer\$1 or purchaser\$1 or client\$ or user\$1))) near5 (((session\$1 or event\$1 or internet\$1 or web or web adj site\$1 or network or on adj line) or e adj (commerce or business))))	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	DTIC	12-03-2011
(((product\$1 or merchandise\$1 or goods or equipment\$1 or service\$1) near6 (demand\$1 or need\$1 or desir\$3 or want\$3 or necessit\$3 or sought\$)) near5 (collect\$3 or captur\$3 or gather\$3 or aggregat\$3 or compil\$3 or extract\$3 or evaluat\$3 or correlat\$1 or analy\$ or assess\$3 or apprais\$3) near5 (information or data or indicat\$3) near5 (((select\$3 or shop\$ or brows\$3 or search\$3 or inquir\$3 or quer\$5 or investigat\$3 or research\$3) near6 (customer\$ or consumer\$1 or buyer\$1 or purchaser\$1 or client\$ or user\$1))) near5 (((session\$1 or event\$1 or internet\$1 or web or web adj site\$1 or network or on adj line) or e adj (commerce or business)))) and (calculat\$3 or comput\$3 or figur\$3 or determin\$3 or establish\$3)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	DTIC	12-03-2011